

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Ul. Gatačka br. 80, Sarajevo**

UPRAVNI ODBOR

Broj: 35/X-06-024-1664.1/19

Datum: 11.09.2019. godine

Na osnovu člana 27. stav 1. alineja 6. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, Upravni odbor na 2. sjednici održanoj 11.09.2019. godine, donio je

ODLUKU

Član 1.

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu JU “Kantonalni centar za socijalni rad“.

Član 2.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ dostavlja se na saglasnost Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Po dobijanju saglasnosti Ministarstva Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.



Predsjednik Upravnog odbora

Izet Ramić

Ramić

Dostavljeno:

- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS;
- ⊖ Služba za pravne poslove koordinaciju i informisanje
- Arhiva U.O.
- a/a.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
**Ministry of Labour, Social Policy, Displaced
Persons and Refugees**

Broj: 13-04/2-32228/19
Sarajevo: 12.9.2019.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
I.S. "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
SARAJEVO

Broj:
Datum: 13.09.2019 god.

Na osnovu člana 76. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, donosi:

ODLUKU
**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE "KANTONALNI
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"**

I

Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU "Kantonalni centar za socijalni rad" broj: 35/X-06-071-1664.1/19 od 11.9.2019.godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pripremila: E. Demić



MINISTAR
Malik Garibija

Dostaviti:

- JU "Kantonalni centar za socijalni rad" (X3)
- Ministar M. Garibija
- a/a



Na osnovu člana 118. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18), člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 30. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ br. 35/X-01-530-196/07 od 08.02.2007. godine, 35/X-01-530-528/08 od 12.03.2008. godine, 35/X-06-530-2891/10 od 24.11.2010. godine, 35/X-06-530-2555/11 od 29.09.2011. godine, 35/X-06-024-3052/12 od 27.11.2012. godine i 35/X-06-024-484/14 od 29.01.2014. godine i 35/X-06-024-1105-1/19 od 03.06.2019. godine a nakon konsultacija sa Sindikalnom organizacijom JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, Upravni odbor JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, na 2. sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donio je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JU „KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“

Član 1.

(Izmjena člana 6.)

U Pravilniku o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ br: 35/X-06-071-1358.1/18 od 14.08.2018. godine, u članu 6. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme zasniva se putem javnog oglasa/konkursa“.

Član 2.

(Izmjena člana 7.)

Član 7. mijenja se i glasi:

„Član 7.

(Postupak prijema u radni odnos)

Postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme provodi se u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 9/19 i 21/19)“ (U daljem tekstu: Uredba o postupku prijema u radni odnos).